

САНА ОЛОХ

Х а й м а т

1981 оыл аатынны
16 күнүттөн тахоор

ССКП ЧУРАПЧЫТААБЫ РЯКОМУН УОННА НАРОДНАЯ
ДЕПУТАТТАР ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТТАРЫН ОРГАНА

№ 47 (6183)

1985 оыл. Муус уотар 16 күнө
ОПТУОРУНЬУК

Сыпата
3 харчы.

1985 СЫЛЛААХ ПЕРВЭЙ МААЙГА ССКП КК ЫНҒЫРЫЫЛАРА

1. Туругурдун Первэй Маай — үлэһиттэр аан дайду үрдүнэн биир санааланыларын күнэ!
2. Бары дайдулар пролетарийдара, холбохунд! Туругурдун пролетарской, социалистической интернационализм!
3. Туругурдун марксизм-ленинизм — малды тыыннаах революционной интернациональной үрөх!
4. Коммунистической уонна рабочай партиларга бырааттыы эбэрдэ!
- Бүтүн Аан дайду коммунистарын сомоболоһуулар уонна бииргэ түмсүүлэрэ бөбөгөтүн!
5. Социалистической дайдулар норуоттарыгар бырааттыы эбэрдэ!
- Туругурдун социалистической дэбөрдоһуу дайдуларын сомоболоһуулар, бииргэ үлээһиннэрэ уонна түмсүүлэрэ, сир үрдүгэр социализм, эйэ кыайыларын бөбөгөтөргө уонна көмүс-күүргэ кинилэр халбаһаабат быһаарымылар!
6. Колониальной батталтан босхоломмут уонна социалистической сайдыы суолун талан ылбыт норуоттарга бырааттыы эбэрдэ!
7. Национальной тутулуга суох буолууну бөбөгөтүү уонна социальной прогресс суолунан баран иһэр сана сайдан эрэр дайдулар норуоттарыгар бырааттыы эбэрдэ!
8. Националистической дайдулар рабочай ылаастарыгар бырааттыы эбэрдэ!
9. Аан дайдулаабы социализм, аан дайдулаабы пролетариат уонна национальней-босхоломуулаах хамсааһын союзтара бөбөгөтүн!
10. Фашистской хайыыларга нунгана сытар, көгүл, демократия уонна социализм иһин өхсүһааччыларга бырааттыы эбэрдэ!
- Империализм уонна реакция хайыылаахтарыгар көгүлү!
11. Аан дайду норуоттара! Агрессия уонна күүһүлээһин империалистической политикатын утары Азияда, Африкада уонна Латинской Америкада тыһааһын уонна кризисней ситуациялар көрдүгэннэрин суох өгөрөр иһин быһаарынылаахтын өхсүһун!
12. Империализмы, колониализмы уонна расизмы утары, политической уонна экономической тутулуга суох буолууну бөбөгөтөр иһин өхсүһар Африка норуоттарыгар бырааттыы эбэрдэ!
- Намибия норуоттар көгүлү! Собуруу Африкада апартеид сааттаах систематын суох өгөрүөххэ!
13. Империализмы уонна реакцияны утары, эйэ уонна бэйэлэрин дайдуларын демократической сайдыыларын иһин өхсүһар Латинской Америка норуоттарыгар итин эбэрдэ!
- Аан дайду норуоттара! Никарагуаны утары АХШ агрессивнай дьайыыларын тохтотору мөдүһун!
14. Арабской дайдулар норуоттара! Израиль агрессивтын уонна империализм диктатын утары өхсүһууга бэйэбит кинизбитин хангатын!
- Ближней Востока — бигэ уонна сирдээх эйэни!
15. Аан дайду норуоттара! Сэринлээн ылбыт бары арабской сирдэриттэн Израиль сэринлэрин таһаарары, арабской дайдулар дьмалаларыгар империалистической өрөһууну тохтотору ситиниң!
- Палестина арабной норуотун сирдээх өхсүһуутун мытта биир санааланыны бөбөгөтүн!
16. Европа дайдуларын норуоттара! Арбаа Европаны американской империализм ракетнай-ядерной плацдармыгар кубулуутуну утары өхсүһуугутун күүһүрдүң!
- Европада — эйэни, куттал суох буолуутун уонна бииргэ үлээһиниң!
17. Азия дайдуларын норуоттара! Империализмы, неоколониализмы уонна гегемонизмы

- утары, эйэ иһин уонна куттал суох буолуутун иһин өхсүһун!
- Азия эйэ, итэрдэйси уонна бииргэ үлээһин континентынан буолуохтун!
18. Бары дайдулар норуоттара! Аан дайду ядерной сэринтин кутталын туоратар, космоска сэрини сэрбинэн үлүһүүүнү таһаартарбат уонна ону сиргэ тохтотор иһин өхсүһуугутун күүһүрдүң!
- Ядерной сэрини сэрбин бүүс-бүтүннүү суох өгөрөрү ситиниң!
19. Аан дайду норуоттара! Империализм, милитаризм уонна реванизм агрессивнай суудайыыларын утары сорунуулаахтын турунун! Антирелигиознай хамсааһыны кэргитин уонна хангатын!
20. Туругурдун Советской Союз ленинскэй тас политиката — эйэни уонна норуоттарга куттал суох буолуутун, аан дайдулаабы нисэ бииргэ үлээһини бөбөгөтүү политиката!
21. Албан аат улуу советской норуоттара — коммунизмы туттааччыга, эйэ иһин халбаһаабат уонна утумнаах өхсүһааччыга!
22. Коммунистар! Дайду социальная-экономической сайдыытын түргэтэтэр, общество олобун бары аруутарын тупсарар иһин норуот бүтүнүн өхсүһуутун иһини күнүгүр буолун!
23. Советской Союз үлэһиттэрэ! ССКП XXVII съездин достойнайдык көрсөр иһин социалистической куоталаһыны кизиник тэнитин!
- Үлэбэ сана ситиһилэринэн хаан-уруу Ленинскэй-партия съездин билистизхпит!
24. Советской Союз үлэһиттэрэ! Күүрээһиннээх үлэбитини бийиги Ийэ дайдубут экономической уонна оборондолоор модун мылаһын бөбөгөтүң! Производство бары өтүнэн үүнүтүн ситиниң, бородуунсуу хаачыстыбатын тупсарың!
- 1985 сыл былаанын ситиһилээхтик толоруохпут, пятилетканы достойнайдык түнүтүөхпүт!
25. Советской Союз үлэһиттэрэ! Производство недүүһүн үрдэтэр, үлэ өгөрүтүөтүн үүннэрэр, научнай-технической прогресы түргэтэтэр иһин дьаныардаахтын өхсүһун!
- Норуот хаһайыстыбатыгар — интенсней сайдыыны!
26. Советской Союз үлэһиттэрэ! Массыналары уонна оборудованины үчүгүйдүн туһаның!
- Үлэни туорар уонна сана үлэбэ миллэриллэр кыамталары ардуу толору баһылааң!
27. Советской Союз үлэһиттэрэ! Харыстаныаң хаһайыннарынан буолун, материальной ресурстары кэмчилиир иһин өхсүһун!
- 1985 сылга иһин күнтэн итэбэһэ суох изм-чилэмит матырыяалларынан, сырьенан уонна оттугунан үлэлиэхпит!
28. Советской Союз үлэһиттэрэ! Экономической, социальной уонна итир соруктары быһаарыыга үлэ коллективтарын бырааптарын ардуу толорутун туһаның! Тэрээһиннээх буолууну уонна дьмиссипилинэни бары дьаһалларынан үрдэтин!
29. Норуот хөнтүрүөллээхчылара! Хаһайыстыбаннаа суох буолууну, ыскайдаһыны утары, советской общество олобун бары эйгэлэригэр бэрээдэги бөбөгөтөр иһин күүсэ өхсүһун!
30. Оттун-энергетическэй комплекс үлэһиттэрэ! Неби, гаһы уонна таас чобу хостөһуну, элэктрическэй уонна тепловой энергияны өгөрүн таһаарымы үлэстимнарың!
- Энергетическэй программаны толорор иһин дьаныардаахтын өхсүһун!
31. Металлурдар! Дайду металл наадыһыларын эрэллээхтик хааччыһың!
- (Бүтүүтүн 2-с стр. көр).

Билигин фермаларга төрүөбү ылым, энчирэппэккэ итин быһаарылаах кэмэ. Ол эрээри сөрөх хаһайыстыбаларга ааспыт сылларга таһаарылаабы алаастар эмиз хатылаһар кутталанылар. Үгүс отделениеларга бу эһиһэттөөх хампааньыда ситэ-хотө бөлөһнөһмөһтөлөр. Ол түмүгөр ньирей өлүүтө хайы-үйэ эбөөтө. Оройуон үрдүкү дьалыһык туругунан 3040-тан таһса ньирей ылымлыгыттан 92-тө өллө. Ордух элбөх сүүтүү Одьлуун, Болтоһо, Холтөвө, Сылаһ, Болугур

дөбөтөх ньирейдөр төрөһүһнэрэ быһыл эмиз арыйада суох. Оһон нөһтөх туруктаах төрүөбү арбааран өһыттаах сүүсүһүттөргө туутарыны буһгуччулаах ирдэһи быһымынан төлөрүөхтээх.

Фермаларга өмтир-профилактической куунтары аһан, ветеринарнай специалистар ньирей көрөөччүлөрү кытта биир сылык-соруу туруоруу үлэһилэрин ситиһинэххэ. Быларымы «Чурапчы» совхозка аһылаһымыт өмтир-профилактической куунта менсөнөркө

САНА ТӨРҮӨБҮ—ЭНЧИРЭППЭККЭ

фермаларыгар таһаардылар. Төрүөх, сүрүһнээп, көрүү-харайы мөһтөбүттөн, сөптөөх радиовуона режим быһымынан аһаачыны тэриһиллэһиттэн, сылаас, кураанах миһтөвө туруоруулаһааччылар өлөр. Сөрөх отделениеларга баччаанга дьэри сана төрүөбү көрүүгө-харайымы сөптөөх үлэһиттэри була иһиттэр. Ордух улахан бытаарымы Сылаһига уонна Чакырга таһыста. Бу отделениеларга төрүөбү туруорар миһтөвэ эрдэттэн бөлөһнөһмөһкэ, өбөтөр үлэһит иһин кестүбөккэ элбөх ньирей ыһы-ийдээн ыһыныксыттартан ыһылаһыбат. Иһах маас-сабайдык төрөөн, ыһыныксыттар түбүктөрү элбөһөбит көмүгөр иһиниһк дьаһанымы, биллээн туруар, үчүгүйдө тириһтөбө.

П. Т. Собакина өлөр турууттаах 100-чакэ ньирейи үгүөрдүбүтө. Сана төрөһүт ньирейи хотон кураанах, тыһыны салтын үргүдөт миһтөһтөгөр туруоруу буһгуччу ирдэһиһтөөх. Үгүс хотоннөр ситкээхтэр. Оһон төрүөбү ылаһымы күннөргө таһырдыа таһаарыга бөлөһнөһкө. Бу күннөргө чөһчиллээр площадкалары ирдэһтэһиһи, өрөмүһнөһиһи ситиһиллээхтөөх. Отделениелар управлэһааччыдара иһиниһк площадкалар ферма аһымы бээр буолаллары ситиһнээхтөөхтөр.

Сана төрүөбү көрүүгө өһыттаах сүүсүһүттэри аһан ньирей өлүүтүн таһаарбатах отделениелар суох буолбатахтар. Холубур, Кадаарга уонна Толоһоһо төрүөбү көмүгөр ньирей көрөөччүлэри туттаран иһөллөр. Ол түмүгөр биири да энчирэппэтилэр. Мугудай отделениелык Төлөһдөһү биригээдэһиттэр маньык эһиһэттөөх үлэбэ сүүһүнү көрүүһү-харайымыны баһылаһыт дьөннөрү, үлэ ветеринарнын аһылаһара хайылаһан эрэ сөһ. Манна И. Д. Петрова уонна А. В. Смирникова сымд айыы өккүрүк ньирейдэри тутан өһолуу бүбөһилиһилэр, үлөһүтөллэр, үрдүк эбиллиһиһиллэр. Аһын хаһайыстыбалар бу үгүө холобуру тарбатарга дьулуһааттар. Сөрөх фермаларга төрүөбү түбөһнээх дьөһкө туттараллар. Быһыл Холтөвөдө ньирей көрөөччүлэри үөрөтөр курска совхозтартан 15 эрө киһи сырытта. «Миндараһыт» уонна Кара Маркэ аатынн совхозтар биир да иһини үөрөттарбатилэр. Оттон иһи иһкэ хаһайыстыбада төрүөх өлүүтө таһса туорар. Үгүс сирдөргө, аһылык радионун көмүгөр байыһпаһаһалар, ыһаһтар ырыһаһар, Ситэ сай-

Өлүү-сүүтүү төрүөх ыһылаһыт бастакы күннөригөр ордух элбөһтнөх таһсар. Оһон иһи көмгө ньирейи көрүүгө-харайымыга толору эһиһнэ сүүгөр дьөннөрүн — маньыксыттартан ыһытыгы күүһүрдүөхкө. Ордух улахан болгомтону режиминөн аһаачыга ууруохха. Республикка бастын хаһайыстыбаларыгар ньирейдэри төрүөхтэриттөн 10 хөһүөхтарыгар дьэри быстах бириһнээ анал сүүсүһүккэ сыйылараллар. Бастыннар иһи өһыттара иһиниһк тарванман наада. Оройуон совхозтарыгар үлэни иһиниһк тэриһэр кыһатар бааллар. Бу эһиһэттөөх көмгө зоотехнической, ветеринарнай үлэһиттөр иһиһилэригөр улахан соруктар тураллар. Кинилэр ньирейи көрүүгө-харайымыга, аһаачыга технология ирдэһиллээрэ буһгуччулаахтын туһууһулаллары ситиһэр өбөһиннэстөөхтөр.

Төрөлкөй төрүөх — сүүһүттөн ыһылаһар бородууксуһаны өлбөһти көһкэһэ. Совхозтар партиһнай уонна профсоюзнай төриһтөлэр төрүөбү ыһымыны уонна энчирэппэккэ дитинни кытаанах хөнтүрүөлгө ыһылаһтөөхтөр, бу үлэбэ Эриһкэ Эриһтэни аһынан совхоз Хадардааһы отделениелык сүүсүһүттэри матырыяаларын сир аһымы дьмалаһан өбөһүнү ситиһнээхтөөхтөр.

Н. НОРКИН.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ КУОТАЛАНЫ

УРДУК ЫАМ МААСТАРДАРЫН ДНЕВНИГЭ ФЕРМАЛАР

Бастакы колонкада—кыстык алта ыйыгар хас бирдин фуражной ынахтан үүтү мааны, иккискэ—ол иһигэр быһыл үс ыйга (кг)

ИККИ АҢАР ТЫҢЫНЧАЛААХТАР

Эрилик Эристин аатынан совхозтан

«ЫБСЛКС 60 сыла» 684 396

Карл Маркс аатынан совхозтан «Эрчим» 606 325

«Мугудай» совхозтан

«Маяк» 578 370

Дыбынтах к/х 686 332

Уу Овустаах 743 501

«Мындабаайы» совхозтан «Сардага» 669 349

ИККИ ТЫҢЫНЧАЛААХТАР

Эрилик Эристин аатынан совхозтан

Кууһума 611 265

«Сырыкыс» 528 281

«ЫБСЛКС 50 сыла» 524 249

«Дьулдуур» 497 264

«Мугудай» совхозтан

«Кустук» 502 253

Карл Маркс аатынан совхозтан

Урэх Күөрэ 627 273

Куула Күөл 532 234

«Чурапчы» совхозтан

«Эрчим» 388 187

«Молодежнай» 477 177

Субуруускай аатынан совхозтан

Сугулаан 566 259

«Эрчим» 382 199

«Мындабаайы» совхозтан

Кыстык Кутда I 710 425

ЫАННЫКСЫТТАР

УС УОННА ТҮӨРТ ТЫҢЫНЧАЛААХТАР

«Мугудай» совхозтан

Барашкова А. Е. 645 353

Субуруускай аатынан совхозтан

Егорова М. Н. 1079 453

Павлова М. П. 705 387

Эрилик Эристин аатынан совхозтан

Ксенофонтова В. П. 923 633

ИККИ АҢАР ТЫҢЫНЧАЛААХТАР

«Чурапчы» совхозтан

Никифорова А. А. 604 233

Карл Маркс аатынан совхозтан

Дьячковская Х. С. 759 429

Дьячковская А. П. 811 377

«Мугудай» совхозтан

Гоголева У. П. 635 346

Толстоухова А. Р. 866 592

Терютина Т. Н. 805 333

Толстоухова А. П. 973 690

Эрилик Эристин аатынан совхозтан

Осипова М. Е. 744 375

Никитина М. В. 886 346

Никитина Е. Е. 714 302

Софронова А. В. 868 437

Романова А. Д. 735 288

Филиппова Т. Г. 587 289

ИККИ ТЫҢЫНЧАТТАН ҮӨҺЭЭ

Субуруускай аатынан совхозтан

Кривошапкина П. Ф. 486 316

Атласова М. А. 479 287

Дорогунова В. К. 613 297

Соловьева О. Е. 578 283

Герохова Е. Е. 435 187

Бозлова А. С. 642 276

Терютина А. С. 553 269

Сахлиб-Гереева З. Н. 366 178

Новгородов П. Е. 372 133

Егорова Е. В. 485 196

Игнатьева Л. Н. 449 198

«Чурапчы» совхозтан

Дьячковская Н. Д. 308 85

Никифорова М. Д. 569 271

Попова З. И. 267 90

Синцева Ж. В. 249 121

Макарова В. П. 305 192

Федулова Т. П. 347 195

Местникова Г. Н. 352 218

Адимова Н. С. 378 112

Посельская Е. Е. 485 265

Макарова М. С. 456 164

Ноговицына А. П. 405 177

Иванов М. И. 756 350

Захарова С. Н. 435 139

Решетникова М. П. 460 149

Карл Маркс аатынан совхозтан

Кардашевская Б. И. 759 429

Шадрина В. А. 601 361

Пинигина Н. И. 635 329

Иустинцова М. С. 691 338

Канигонова П. Г. 612 260

Сысольгина Т. Н. 581 239

Яковлев М. Х. 867 405

Григорьев П. П. 593 206

Кардашевская А. С. 516 188

«Мындабаайы» совхозтан

Павлова Н. А. 569 317

Дыдаева С. Н. 675 403

Босикова Н. К. 754 430

Фомина Ф. К. 790 493

Испатьева А. В. 835 616

Квалова Д. Г. 809 537

Дюдоров В. И. 1003 598

Иванова Г. В. 644 323

Собакина Р. Г. 569 365

Брыгаева А. С. 620 381

Семенова Л. С. 614 313

Сергеева А. Л. 610 277

Иванова А. Д. 631 335

Попова П. К. 579 282

Савдана А. В. 608 295

«Мугудай» совхозтан

Барашкова В. В. 373 82

Сокольниковна М. В. 620 425

Гоголева М. Д. 550 289

Окопешникова М. И. 768 522

Федорова А. Н. 614 383

Местникова М. Н. 536 310

Местникова М. И. 469 204

Гоголева А. К. 645 421

Пермякова С. Н. 762 465

Никифорова Э. С. 675 306

Синцева М. И. 729 306

Поталова Д. М. 695 323

Синцова М. И. 571 260

Синцева Т. Д. 737 377

Эрилик Эристин совхозтан

Кузьмина В. В. 552 282

Поталов А. А. 499 219

Андреева С. И. 613 360

Вутукова Н. М. 608 253

Иванов А. С. 554 289

Новгородов М. И. 543 328

Васильев А. И. 941 381

Кузьмина В. В. 510 239

Отделениелар көрдөрүүлэрэ

Бастакы колонкада—кыстык алта ыйыгар бир фуражной ынахтан үүтү мааны (кг), иккискэ—борооску орто эбиллинтэ (кг), үһүскэ—ынах сүдүү олутта (тобо).

Одьулуун 440 73,2 25

Мугудай 558 71,4 13

Чыапшара 104 69,4 12

Толоон 540 58 7

Ыанньыксыт уолаттар күрэс былдьаһаллар

Бастакы колонкада—бир фуражной ынахтан үүтү мааныга сыллаады эбиллентэтибэ, иккискэ—ол туолан иһинтэ, үүнэринэн (кг).

БАСТАНЫ БӨЛӨХХӨ

Окопешников Н. И. 4000 895

Собакин Е. Г. 3500 701

ИККИС БӨЛӨХХӨ

Царфенов А. П. 2700 394

Авксентьев В. В. 2500 171

Дюдоров В. И. 2500 598

Филиппов Я. Д. 2100 203

ҮҺҮС БӨЛӨХХӨ

Павлов П. Д. 2200 380

Махсимов П. И. 2200 261

Васильев М. И. 2000 262

Марков А. И. 2210 559

ТИНГЭҺНИ ЫАЧЧЫЛАР

Павлов С. Г. 1800 274

Поталов В. И. 1500 249

Кожуров В. А. 2000 615

БАСТААН ИҺЭЛЛЭР

ҮҮТ ЫАМЫГАР

Бастакы колонкада—сыл үс ыйыгар үүтү государство туттарымы былдаана, иккискэ—ол туолуута (центнер):

СОВХОЗТАРТАН

«Мындабаайы» 1850 2576

Карл Маркс 1230 1235

ЫАННЫКСЫТТАРТАН

Дьячковская П. Г. (Болугур) 515

Макарова Л. П. (Болугур) 450

Фомина А. С. (Болугур) 404

Слепцов И. А. (Хадаар) 393

Адамова В. П. (Чыапшара) 363

Петрова Е. Д. (Соловьев) 384

Иларионова Х. И. (Соловьев) 374

Варламов А. С. (Арыллаах) 386

Синцева С. С. (Мугудай) 350

ОТДЕЛЕНИЕЛАРТАН

Болугур 1012 1599

Мугудай 1310 1606

Соловьев 838 977

ПРИВЕНИ ЫЛЫЫГА

Кыстык алта ыйыгар борооску привене (кг).

Совхозтартан

«Мындабаайы» 76,5

ФЕРМАЛАРТАН

Сыл үс ыйыгар бир фуражной ынахтан үүтү мааны (кг)

Уу Овустаах 501

Кыстык Кутда I 425

Кыстык Кутда II 373

Дыбынтах к/х 332

«Сардага» 349

«Юбилейнай» 341

«Эрчим» 315

«Чэтир» 312

Отделениелартан

Арыллаах 86,7

Соловьев 83,5

Хадаар 80,9

Борооску көрөөччүлэртэн

Николаева Х. С. (Соловьев) 108,6

Лугай И. Г. (Хоптого) 104,3

Петрова П. Д. (Мугудай) 100,5

Смирникова А. В. (Мугудай) 93,3

Тимофеев А. П. (Хадаар) 83,1

КИМ ТӨНӨ ҮҮТҮ ЫРЫЙ?

(Муус устар 6—12 күнүнүнүсү би сүдүккэ)

Совхозтар, отделениелар	Ылар ынах	Төрөөб ынах	Күннээби валов. үүт (ц)		Күннэ үүтү таргаллар үүт (ц)	Күннэ үүтү ынах (кг)
			1984 с.	1985 с.		
Карл Маркс	362	234	26,0	25,4	21,2	4,1
Субуруускай	415	311	32,7	29,2	21,8	3,5
Хатылы	210	165	15,0	13,7	9,8	3,4
Болтоно	205	150	17,7	15,5	12,0	4,6
Эр. Эристин	946	819	72,0	59,1	45,0	3,2
Хоптого	284	206	18,0	15,5	13,0	2,9
Хадаар	350	160	18,0	15,0	11,0	3,2
Хайахсыт	200	180	21,5	12,4	10,0	2,8
Чакыр	312	273	14,5	16,1	11,0	3,9
«Чурапчы»	628	635	47,7	45,9	35,0	3,2
Сылап	285	286	26,3	22,2	18,5	3,0
Килэки	156	141	11,0	10,2	7,1	2,6
Арыллаах	187	208	10,7	13,1	9,4	4,2
«Мындабаайы»	611	403	36,7	41,6	36,4	3,8
Болугур	360	210	22,0	25,8	21,8	4,9
Соловьев	251	193	14,0	15,8	14,6	3,6
«Мугудай»	746	674	75,6	64,5	53,8	5,1
Мугудай	410	380	35,0	36,5	32,0	5,6
Чыапшара	150	146	—	13,6	9,8	3,5
Толоон	170	148	—	14,4	12,0	6,2
Орой. үрдүнэн.	3708	3076	—	265,7	213,2	3,8
1984 сыла	3672	2965	270,0	—	206,4	3,9

Күннээби валовой ыам оройун үрдүнэн аасыт нэдиэлэ устата 1 тоннаан үрдээтэ. Ити араары борооунсууһаны атылааһына нэдиэлэтээби көрдөрүү өссө да намыһах. Нэдиэлэ устата 143,5 тонна государство атылаһына. Оттон аасыт сыла туһааннаах нэдиэлэттэр 144,9 тонна туттарылаһыта.

Ынах төрөөһүнэ былырын иһигэр хойутаата дин өтөр табылаһыт. Үгүс отделениеларга, төрөөбүт ынамы раздойлаһына өссө да суолта бэрииллэбэттэн, үгүс аһы эбэтигэ биллэр-көстөр хамсаһын тахсыта. Сорох фермалар биллини даһаны бир ынахтан үүтү ылыны 3 килограмнаах кирбигэ тиэрде иликтэр. Хайахсытка аасыт нэдиэлэ ыам эбиллэбэтэ. Оттон Чакырга эбиллэхтээбэр таһыны түстэ. Холубур, чакырдар муус устар бастакы нэдиэлэттэр валовойнан 116,5 центнер үүтү ылаһыт буоллаһтарына, иккис нэдиэлэти ити көрдөрүүнү 3,8

Хатылы 973 76 22

Болтоно 393 53,9 37

Соловьев 452 83,5 14

Болугур 590 71 29

Хоптого 282 68,5 25

Хадаар 426 80,9 6

Хайахсыт 381 46,4 16

Чакыр 105 70,9 10

Сылап 352 61,3 12

Килэки 366 52 5

Арыллаах 380 86,7 8

центнеринэн намыһаһылар. Аасыт 7 хонукка үүт-ас Соловьев отделениеһыгар эмэ үтөлөөбөтө.

Табаарынаһы 85 бырыһыантан намыһаһыт ынахтар бааллар да, үгүс сирдэргэ туһанылыбаттар. Бу көрдөрүү «Мындабаайы» совхозка уонна «Мугудай» совхоз кини отделениеһыгар үрдүк—87-88 бырыһыан. Оттон Чакырга, Килэкига, Арыллаахха 69—72 бырыһыантан өтүбөт. Ити үс отделениена килиһи нэдиэлэ 10-нуу-13-түү эрэ саһа төрүүк ылыһына. Көстөрүн күрдүк, таһаарынас итиччэ намыһаһыгар төрүүт суох. Үгүс фермаларга үүтү ыһырайга иһэрдини өссө да хонтуроолга ыла иликтэр.

Оройун үрдүнэн күннэ 21,3 тонна үүт туттарылар. Намыһаһы бытаан төтүһүнэн ылаһаһы сүрдүк тоһорулар кылаһа суох. Муус устар иккис аһаһыгар үүтү аһы эбэтигэ бары күүһү түмүөххэ.

Тыа хаһаайыһыттын управлениһа.

Интонсинэй устууга

Демьянов Н. П. 168

Саввин А. С. 156,3

Артемьев Г. Ф. 156

ХААЛЫЛААХТАР

Совхозтартан

Субуруускай 1560 1170

«Чурапчы» 2460 1934

Отделениелартан

Чыапшара 660 279

Хоптого 910 594

Арыллаах 613 467

Фермалартан

«Сардага» (Хоптого) 113

«Дампа» (Хоптого) 116

«Чолбон» (Сылап) 126

«Чэтир» (Арыллаах) 127

«Сардага» (Чыапшара) 104

«Молодежнай» (Чыапшара) 84

«Пламя» (Хатылы) 63

Ыанньыксыттартан

Федорова Е. П. (Хатылы) 48

Гипофеева М. И. (Хатылы) 98

Федорова Ф. П. (Хатылы) 37

Проккопьева А. В. (Хоптого) 55

Филиппова В. М. (Хоптого) 72

Новгородова Р. М. (Сылап) 68

Друзьянинова А. Ф. (Сылап) 88

Привене ылыыга

Совхозтартан

Субуруускай 65

«Мугудай» 67,5

Отделениелартан

Хайахсыт 46,4

Болтоно 53,3

Килэки 54

Толоон 58

Борооску көрөөччүлэртэн

Захаров А. В. (Килэки) 17,9

Седалищева Е. Е. (Болтоно) 35,9

Окопешникова А. Ф. (Мугудай) 39,8

Ксенофонтов П. Ю. (Болтоно) 40,3

Попов В. А. (Одьулуун) 45,1

Синцева М. И. (Болтоно) 48,9

Петрова Т. Е. (Мугудай) 48,9

